

Beogradskie Novine

Br. 52.

BEograd, petak 23. februara 1917.

Godina III.

Ratni Izvještaj. Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 22. februara.

Istočno bojište:

Djelatnost naših letačkih odjeljenja i navalnih četa bila je juče opet vrlo živahna, naročito u području fronta između Dornavatre i Dnjestra. Naša su odjelenja svuda sa uspjehom izvršila povjerenje im zadatke i privela mnogo brojne zarobljenike, a da sama nisu pretrpjela samo neznatnih gubitaka.

Talijansko bojište:

Nepromijenjeno.

Jugoistočno bojište:

Na Vojuši živahnija čarkanja. Sjevero-zapadno od Tepele njena rasture su neprijateljske nerodovne čete.

Zamjenik glavnika generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 22. februara.

Zapadno bojište:

Front poveljonašljenika Ruprecht-a bavarskog:

Južno od Armentiera, poslije luke vatre, prodile su nekolike engleske čete u naše položaje, ali su jakim protivnapadom bile odmah izbačene. Prilikom prečišćavanja rovova nadjeno je 200 mrtvih Engleza, 39 vojnika je zabiljeno. Izvidničko neprijateljevo nadiranje južno od Warnetona, južno kana La Bassée i između Ancre i Somme je ostalo bez uspjeha.

Istočno bojište:

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

Jugozapadno od Rige i na južnoj obali jezera Narocza propala su preduzeće ruskih odjeljenja u jačini jedne satnije. Kod Labusa na Ščari i na mnogim mjestima između Dnjestra i Karpati izvedeni su uspješno nekoliki ispadi naših napadnih četa.

Na frontu general-pukovnika nadvojvode Josipa i kod vojne grupe maršala pl. Mackensa vladala je, zbog jakе vijavice, neznatna borbena djelatnost.

Makedonsko bojište:

Južno od Vardara pokušali su Englezzi da se ugnjezde pred našim položajima, ali su rastjerani u borbi s ručnim granatama.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Opasni časovi po Englesku.

Izjave, što su ih u njemačkom Reichstagu dall državni sekretar za spoljne poslove, g. Zimmermann i državni sekretar za mornaricu, admirал pl. Capelle, potvrđuju utisak, što ga čovjek stiže, čitajući izvještaje o radu podmornica. Naime, potvrđuje se kada, da je podmornica najpodesnije sredstvo, kojim će središnje vlasti dokazati sporazumu, da je uzaludan svaki otpor njihovih miroljubivih težnji. Ono, što su podmornice uradile za ovo kratko vrijeme, od kada je objavljen neograničeni podmorski rat, prevazilazi sve stručnjачke račune, pokazuje se, da je ovo preduzeće vrlo rentabilno, pošto je u veliko isplaćen politički ulog, — da se dalje trgovacki izrazimo, — pod kojim je odlučeno stupanje u snagu ovog po središnje vlasti sudobnosnog rješenja. Čak i da su središnje vlasti postigle manji uspjeh u umjetnim brodovima i prekladanju saobraćaja, nego što su stvarno postigle, one bi imale zašto da odobravaju svoju donijetu odluku, da se potpuno iskoristi oružje, koje predstavlja podmornica. Sada se pak ta odluka samim sabom i suviše jasno opravdava i legitimiše.

Posljedice pooštrenog podmorničkog rata već se pokazuju znatnim engleskim gubicima u brodovlju, a još u većoj mjeri smanjivanjem dovoza iz neutralnih zemalja u Englesku, tako da su sada u Velikoj Britaniji, kada je riječ o tim pitanjima, već nekako „usitnili“ i u krugovima, od kojih su do sada čuli ne može biti pouzdani i oholjena mišljenja. Bonar Law, najzatučeniji medju engleskim ministrima, govori sada o obezbjedjenju — engleske slobode. „Mi se ne borimo za povećanje svoje teritorije“, vedi on, „ne borimo se za neku slavnu pobjedu samo radi toga, što bi se time povećala slava naše vojske...“ Bonar Law je glavom ograničio i ranije svoje izjave, prema kojima se Njemačkoj bezuslovno imaju oduzeti kolonije. Veli, da će se o tome pitanju još pregovarati i da se Njemačko neće oduzeti sve kolonije. To znači u razmaku od samo petnaest dana tri različita mišljenja. Kao što se vidi, g. Bonar Law dobro je uturio ono čuveno pravilo za izvjesnu vrstu novinara, gdje se vidi „ako nešto tri puta slazeš publici, ona će vjerovati“. Naime, makar te tri laži bile i najrazličitije jedna od druge, masa će ipak povjerovati, jer

ima neki naročiti respekt prema sve-mu, što vidi — „naštampano“. „Times“, koji se od vajkada bori za ulaganje svih snaga u rovovima, sada vodi borbu protiv novih poziva i pregleda, večeći, da bi nove mjerne ove vrste oduzeli radnike sa njiva i iz fabrika, zatvorile dućane i one zavode, koji su nasušni hlijeb za tehničku stranu ratovanja. „Times“ sada lomi kopiju za veće razmjere u oslobođavanju od vojske, a potisnjeva se „srednjevjekovnom“ projektu o postavljanju ženskih za vršenje izvjesnih pozadinskih službi na frontovima.

U Parizu opet g. Hervé više niskad lupa glavu odnosno skore budućnosti svoje domovine i živim slikama ocrtava mogućnost skore njemačke ofenzive u Francuskoj i opasnosti, koje su sa njome u vezi. Podmornički rat prekinuo je dovoz američke municije, mnoge su fabrike u samoj francuskoj obustavile rad uslijed nestašice uglja, a dvadeset hiljada radnika, koliko je dosada već ostalo bez posla, gladuju — u miraku. Slične bojazni kao Hervé gaji vojni kritičar turinske „Stampa“, koji predskazuje ofenzivu protiv Italije i poziva mjerodavne da povedu ozbiljnog računa o toj mogućnosti. On vedi, da će središnje vlasti gledati da iskoriste nesigurno stanje, stvoreno podmornicama.

Koliko malo u samoj Engleskoj imaju povjerenja u preduzete mjerne za odbranu od podmornica, — za koje je mjeru njemački admiral pl. Capelle rekao, da ni u koliko po svome značaju ne prelaze obim uobičajenih mjeđu vrste, — dokazuju štrajkovi sa-mih engleskih miroza, koji ne pristaju da se prime službe na brodovima, za koje se tvrdi, da ih dovoljno štiti engleska flota. Engleski razorači podmornica, kojima su skoro pronadjeni, pokazali su se kao neupotrebljivi pri nemirnom moru, pošto ne gaze duboko vodu; ovako su sagradjeni, da ih ne bi mogli pogoditi torpedi, izbačeni iz veće dubine; podmornice pak mogu putovati i pri najburnijem moru. Time je snabdjevanje Engleske životnim namirnicama i drugim svakodnevnim potrebama, kako reče dr. Helfferich u Reichstagu, „stiglo neposredno do tačke preke opasnosti“. Članak „Timesa“ potvrđuje to mišljenje. Engleska je pridnjena na krajnju štednju.

Sjednica glavnog odbora njemačkog Reichstaga.

21. ov. mj. prije podne u Berlinu se ponovo sastao na vijećanje glavni odbor njemačkog Reichstaga.

Državni tajnik spoljnih poslova Zimmernmann dao još prije prijelaza na dnevni red povjerljiva saopštenja o razvoju političkog položaja od 31. januara 1917.

Razloživ držanje raznih neutralnih država stavio je državni tajnik Zimmernmann u izgled „bijeli knjigu“ sa izmjenjenim diplomatskim notama. Poslije toga je prešao na položaj, kakav je nastao prelomom diplomatskih odnosa između Amerike i Njemačke. Na kraju je izradio svoje čvrsto uvjerenje, da će se neograničenim podmorskim ratom doći do željenoga cilja.

Državni tajnik državnog ureda za mornaricu admiral pl. Capelle, prelazi posljednje Zimmernmannovih saopštenja na

dosadašnje rezultate neograničenog podmorničkog rata

i uz živilino odobravanje izjavljuje, da su se očekivanja, koja su vezivana za taj rat, ne samo ispunjena, nego i nadmašena. Kod sistematski provadjanog zaštitnog rada, razumje se, da je teško, već sada izći na javnost sa pozitivnim brojevima. On medutim ipak može, i ako se još jedan izvjesan broj podmornica odgovarači svojoj većoj snazi i podijeljenim im naredjenjima sa svoga puta još nije vratio u domaća pristaništa, već sada uvjeriti, da rezultat podmorskog rata nadmašuje sva očekivanja i kako ne postoji bojazan, da je od početka neograničenog podmorničkog rata izgubljena ma i samo jedna njemačka podmornica. Prema saopštenjima podmornica, koje su se vratile, engleske obdrabljene mjerne, o kojima je engleskoj štampi i parlamentu govoreno s tolikom pomponom ne prelaze obim normalne mjeđe vrste.

U sjevernom moru obustavljen je gotovo svaki promet. Neutralno brodarstvo isto tako skoro potpuno miruje. Uzvješće ukupno u obzir možemo, vedi on, da je razvoju podmornica iču u susret s potpunim pouzdanjem. Očekivanja će se i nade, koje njemački narod polaze u to najnovije sredstvo ispuniti.

Državni tajnik unutrašnjih djela dr. Helfferich upućuje na

veliko pogoršanje snabdjevanja Engleske

sa nužnim životnim namirnicama kao i na teškoču snabdjevanja ugljem saveznika od strane Engleske. Opadanje je u tome pogledu od decembra 1916. veće negoli prosječno opadanje preko cijele 1916. godine prema 1915. godini. Značajno je, da je snabdjevanje Engleske došlo na najopasniju tačku. I sa privrednog gledišta, rekao je Helfferich, možemo svom sigurnošću računati, da će možemo potpunim izvršenjem neograničenoga podmorskog rata doći do željenoga cilja.

njega dana strahovito iskvarila, jer smo na naše najveće veselje dobili za zajtraktoliku rpu raznih gulaša i perkelta, knedla i nokrla, da smo joj, i ako je bila već oko pedesetih godina i ružna do zla Boga, zaželjeli najljepšega momka... Nego, sitom se čovjeku baš ne da vandrovati. Provalivši neko pola kilometra, uspeli smo se na jedan površi brežuljak i svalili se na tle, kao klade, uživajući i preživljavući...

Negdje oko devet sati primicalo se našem brežuljku jedno društvene oko desetak ljudi, šest dama i četiri gospodine, obučeni svr i Bergsteigeri, s dugim palicama u rukama. Dvojica su od gospode svukli svoje kapute, špinaci i kupus, sve zajedno od jednom, — pa što hoćete više, kad se to i onako, da svako jelo i posebno pojedete, iznješa u stomaku? A za noćite vam prostoručak i slamu, i vi drijemajući kraj toga smijete da slušate zvukove glazbe, što koncertira tamo negdje u gornjem boju, u raskošnoj dvorani za izletnike i bogataše... Medutim šalu na stranu, takva su utočišta u Švajcarskoj jedna vrlo pametna stvar. Država na nih ne troši ni filira, a hotelijeri time svoje goste oslobadaju od nesnosnog i dosadnog proščenja. Kraj toga ta hotelska utočišta s vandrokašima dobro i pazarne. Svaki hotelj u Švajcarskoj doprinosi za ta utočišta neki prilog, što se onda podjeli medju one, koji su takva utočišta uređili. A to na godinu iznosi

zabranjeno. Ko dakle hoće da putuje slobodnom i lijepom tom zemljom, u svrhu da nadje zarade, mora da se iskaže tačnim putnim ispravama sa izričnom napomenom, da je neporočan i čestit te da ne nazire od rada. Kraj toga mora da se podvrgne Švajcarskim državnim uredima za namještanje u posao i da prihvati svako mjesto, koje mu taj uređen doznači. Najzad se nijedan „vandrokaš“, pisalo je na tabli crno na bijelom — ne smije u Švajcarskoj bez posla (i para, razumije se!) zadrzavati dulje od tri mjeseca dana. Za one su pak siromašne, koji su čestiti i pošteni, koji će se pokoravati uredu za namještanje i koji se neće bez posla zadrzavati u Švajcarskoj dulje od tri mjeseca, uređena od plemenitih vlasnika hotela utočišta, gdje mogu da besplatno dobiti i stan i hranu...

— Donnerwetter! Ta to je božanstveno, kliktko je onaj stariji Berlinčanin.

— Tako voga šta nema ni u Njemačkoj! zanosio se onaj drugi, mladji Berlinčanin, još golobrado momče.

— Zivjela Švajcarska! usklknuo sam i ja, premda sam već imao prilike,

da iskusim blagodat takvih utočišta, kojih imade i po drugim državama Evrope, a od kojih se jedino mogu da s pothvalom istaknu utočišta u Štajerskoj i Gornjoj Austriji.

— I ovaj se puta nijesam prevario. Ta su vam utočišta većinom razni hoteli po planinama, udaljeni jedan od drugoga 15—20 kilometara, t. j. tako daleko, koliko trebate od jutra do podneva i od podneva do večeri. Hotela dakako ima i više, ali ne za vandrokaše. U prvom

vam pogrančnom mjestu uruči policija, iza kako je savjesno ispitala vaše putne isprave, popis tih hotela, i vi se onda služite samo svojim pravom, kad dođete u takav hotel i onako se odvrsni predstavite zabezebkutom debelom i obrijanom vrataru. Taj vas promjeri od glave do pete, uzme vam vaše isprave i uz otegnuti „Mhm...“ pošalje u — „Bauernstube“, gdje morate da čekate, ako šta preostane od hotelskih gostiju. Onda vam to sve zajedno istružu na jedan pladanji i donesu. Ali poklonjenom se konju ne gleda u zube i vi se bar možete ponositi, da ste ručali i pečenje od jarebice i zečevinu, pile i teleći kotlet, krompir i pasulj, makarone i rezance, špinaci i kupus, sve zajedno od jednom, — pa što hoćete više, kad se to i onako, da svako jelo i posebno pojedete, iznješa u stomaku? A za noćite vam prostoručak i slamu, i vi drijemajući kraj toga smijete da slušate zvukove glazbe, što koncertira tamo negdje u gornjem boju, u raskošnoj dvorani za izletnike i bogataše... Medutim šalu na stranu, takva su utočišta u Švajcarskoj jedna vrlo pametna stvar. Država na nih ne troši ni filira, a hotelijeri time svoje goste oslobadaju od nesnosnog i dosadnog proščenja. Kraj toga ta hotelska utočišta s vandrokašima dobro i pazarne. Svaki hotelj u Švajcarskoj doprinosi za ta utočišta neki prilog, što se onda podjeli medju one, koji su takva utočišta uređili. A to na godinu iznosi

Došavši do nas, u prvom su se redu zabezebkuli. Ona debela baba za

malu da nije pala u nesvijest.

— Za bogā... vagabundi!

— Nemajte straha! tješio ih stariji Berlinčanin, koji je od svijeta nas najstrašnije izgledao. Nijesmo mi opasni

zabranjeno. Ko dakle hoće da putuje slobodnom i lijepom tom zemljom, u svrhu da nadje zarade, mora da se iskaže tačnim putnim ispravama sa izričnom napomenom, da je neporočan i čestit te da ne nazire od rada. Kraj toga mora da se podvrgne Švajcarskim državnim uredima za namještanje u posao i koji su takva utočišta uređili. A to na godinu iznosi

To ih je umirilo i za kratko vrijeme

oni posjedaše i raskomotivši se, počeli se da dive krasnoj okolici.

— Kako divno... kako divno...

A molim vas... obrati se konačno

Prema bržoj novini „Beogradskih Novina“

— A zašto molim vas?

— Jer... znate... nastavljaju stariji Berlinčanin — tamo su vam još pred pedeset godina spaljivali vještice!

— Užasno... spaljivali vještice...

— zar je ovđe bilo i vještice?

postupak Njemačke, od kog se strahovalo, nije se sada nigdje dogodio. Bržljivo učinjene izjave iz Washingtona kazuju jasno, da se preduzimaju živani radovi na polju vojničkih priprema i obalske zaštite. Pristanište New-Yorka biće isprepleteno gustum mrežama, koje će se noću spuštati u vodu. Ni jednom brodu se neće dozvati noću ulaz u pristanište.

Na gornje saopštenje primjećuje „Kölische Zeitung“: Ovaj brojav dokazuje, da se naš dopisnik još nalazi u Americi i da svoj posao vrši bez ikakvih smetnji.

Tajna sjednica Kongresa.

(Naročiti brojav „Beograd. Novina“)

Zenica, 22. februara.

Iz Washingtona se javlja: „Evening World“ misli, da će se lduća sjednica Kongresa oglasiti za tajnu.

Američkim državnim činovnicima je naredjeno da čete.

(Naročiti brojav „Beogradskih Novina“)

Zenica, 22. februara.

„New-York Sun“ javlja, da je, povodom neistinitih saopštenja o tobožnim mjerama vlade u Washingtonu, 17. o. m. naredjeno svima činovnicima državnog departmana da čete. Reuterova vijest o uvodjenju vojničke predhodne cenzure za brojave do sad se nije obistinila.

Skup američkih flotnih časnika.

(Naročiti brojav „Beogradskih Novina“)

Haag, 22. februara.

U Washingtonu je bio prošle suote skup svih časnika američke flote; skup je trajao do u samu noć. Pretnalo se pitanje, kakvu bi ulogu igrala flota za slučaj rata. Posjeda je Wilsonova u ministarstvu mornarice i ministarstvu vojnom izazvala ovaj skup.

Neograničeni podmornički rat.

Potpunjeni brodovi.

(Naročiti brojav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 22. februara.

Premja današnjim Reuterovim saopštenjima je ponovo potpunjeno sedamnaest brodova sa 33.245 tona, među njima je veći dio brodova bio natovaren ugljem za Italiju. Svi su brodovi torpedovani.

Kb. Berlin, 22. februara.

Wolffov ured javlja: Dvije podmornice, koje su se danas vratile, potopile su 24 parna broda i 3 jedrenjaka, koji su između ostalog nosili i 9100 tona uglja, 3000 tona željezne rude, 300 tona životnih namirnica, polovinu od tega maslaca i margarina, 2200 tona pšenice i sijena. Jedan parobrod od 2700 tona nosio je ratni materijal za Italiju, jedan od 800 tona raznou robu i jedan od 300 tona podkovice. Dalje se medju potpunjim brodovima nalazio jedan teretni brod od 7000 tona. Jedan je top zaplijenjen.

Kb. London, 22. februara.

Engleski je parni brod „Brigade“ (425 tona) potopljen.

Uspjesi neograničenoga rata.

(Naročiti brojav „Beogradskih Novina“)

Haag, 22. februara.

Sveukupna holandska štampa stoji pod utiskom sve većih njemačkih uspeha u neograničenom podmorskem ratu. Čak i žestoki neprijatelj Njemačka profesor Kernkampf priznaje u

žuci stariji Berlinčanin. Znate, ovaj... zapravo neki tvrde, da je to brdo visoko sedam stotina pedeset i tri i po metra, te su se zbog toga gotovo u našoj opštini i potukli...

— Potukli... Bože... potukli... Zar se ovdje vole ljudi i da tuku? upita nešto ustrašena ona druga dama sa crvenim velom i brazdrom na levoj obrazu, dok je onaj gospodin sa notesom ubilježavao ponavljajući: sedam stotina pedeset i tri i po metra...

— Pa to nije ništa osobitoga, — odgovarao na upit dame sa crvenim velom stariji Berlinčanin. To vam je običaj u našem selu... Dok se ne potukni, nema u našoj opštini zdravoga zaključka...

— A gdje je to vaše selo? upita jedan od gospode.

— Evo, ono odmah dolje... vidi... no... ondje — gdje je ona bijela crkva, odgovori stariji Berlinčanin na nesreću pravim berlinskim dijektom.

— Gledaj, gledaj... to je interesantno... Vi ste dakle domaći?

— Pa, dabome, da smo domaći, — prava švajcarska krv...

— To moram zabilježiti... to je zbilja vrlo interesantno — nastavi onaj gospodin sa notesom... Ta ti ljudi imadu isti naglasak, kao što sam slušao kod Njemicu u Berlinu...

Ja sam se gotovo skamenio, a stariji Berlinčanin — ugurzus — tek što ne prasnu u smijeh.

— Tako... tako... to jest... to su nam već i drugi rekli...

— A kako se zove to vaše selo?

— Kako se zove?... Pa to je barem poznato po cijelom svijetu... Dolaze u nj i Njemiči i Francuzi, Engle-

svoj nedjeljnjom časopisu „The American“, da podmornički rat nije nikakvo očajničko, nego jedno uspešno sredstvo, jer su mnogobrojni brodovi sporazumnih sila potopljeni, a neutralna plovida gotovo potpuno obustavljena.

„Algemeen Handelsblad“ piše: Njemačka će, ako sadašnje stanje potraje, postići svoju svrhu, jer engleski brodovi nijesu sami kadri, da odole potrebnom uvozu životnih namirnica i municije.

„Niederländer“ piše: Njemačka je izvojivala već samom objavom neograničenog podmorskog rata bez i jednog torpednog metka jedan veliki, značajni uspjeh.

Znatno smanjivanje tajanske municipalne produkcije.

Kb. Berlin, 22. februara.

Prema vjerodostojnim vijestima izostajanje nužno potrebnog uvoza potelo je već znatno da upliješe na tajanski privredni život. Zbog nedostatka uglja i čelika moralna se znatno smanjila produkcija municije.

Držanje Švedske.

Kb. Stockholm, 22. februara.

„Dagebladet“ javlja: Odbor, koji se stara da se očuvaju za neutralnost potrebne mјere, riješio je, da 30 milijuna, koje je vlada tražila, smanji na 10 milijuna. Konzervativci u odboru uložili su protest protiv ove odluke liberalne i socijaldemokratske većine. Sa ovim će se pitanjem baviti iduće subote parlamenta. — „Stockholm Dagebladet“ primjećuje na ovo, da je postupak Ijvice, s pogledom na sadanje doba, dvostruku neodgovoran.

Položaj na bojištu.

Sud Švajcarskog stručnjaka.

Kb. Bern, 22. februara.

O ratnom stanju piše Stegemann u „Bund“-u između ostalog: Velika studen traži velike žrtve među francuskim kolonijalnim trupama, zbog čega su bila potrebna razmjesta. Ne može se suzbiti mišljenje, da će se trupe, koje su nagomilane na periferiji, privremeno razmjestiti po unutrašnjosti, te se neće pogriješiti u predpostavci, da će se preduzeti nova grupisanja. Pitanje englesko-francuskog prodora, u jednostavnom ili koncentrisanom obliku sa ili bez bočnog zagrožavanja, biće tako tačno ograničeno, da će Njemačima lako biti, da izvedu jedno centralno postrojenje, ili da pripreme ofenzivne protivmјere. Ako Rusija ne podje za rukom, da vežu njemačke snage, onda će njemačka Rješenje će tog pitanja ovisiti na kraju rata od uslova, koji će biti postavljeni od učesnika konferencije za mir. Ono ne će ovisiti ni o rječi pojedinih ministara, nego od toga, da li je Engleska odlučna uložiti sve svoje snage za vodjenje rata do kraja.

— Wardley je (radnička stranka) izjavio da je jedino sredstvo za postignuće trajnoga mira da se Njemačkoj predviđe vojnički poraz. — Ijvice je (radnička stranka) izjavio da je pojačala u osjećaju sigurnosti i da je ohrabre za učeće u evropskom ratu.

Iznenadna engleska ljudav prema Irčima.

Englesku i kolonije.

Sjednica engleskog donjeg doma.

Kb. London, 22. februara.

U donjem je domu izjavio ministar finančija Bonar Law u ime vlade na govoru pojedinih pacifičkih poslanika, koji su preporučivali pristupanje pregovorima za mir, među ostalim ovo: Sto se tiče pregovora za mir, moramo se pitati, da li se može naći koje drugo sredstvo da spasemo našu slobodu, do li sredstva borbe. Ja u ovom času ne vidim drugog sredstva za osiguranje mira. Protivne razloge ne mogu da usvojim. Pacifiste hoće da prigovore našim uslovima za mir, no kako stoje na uslovima naših neprijatelja? Mi smo naše uslove, za koje smatramo, da ne idu sviše daleko, naznačili. Njemačka je od Wilsona pozvana, da načini svoje uslove, no ona to nije učinila. Može li biti sumnje o tome, da Njemačka postupa prema načelu, da ovaj rat ne izvojuje samo suzbijanjem neprijateljske sile, nego i terorom gradjaninskog stanovništva neutralnih zemalja? Njemačka veli, da je dužnost prema čovječanstvu, upotrijebiti svaku pa i najstrajnije sredstvo, kako bi se rat što skorije okončao. Mi se ne borimo za proširenje našeg zemljišta ili možda čak za jednu slavnu pobedu, koja bi povećala ugled naših četa, nego se borimo za to, da se oni, koji su skrivili ovaj rat, ne uznognu izbjegi svojoj odgovornosti. — Bonar Law na kraju izjavljuje, da u ovaj čas ne može razumjeti pokreta za mir, jer je neprijateljskom akcijom sada nastao takav položaj, koji mora postati nesnosan za svakog neutralca.

Kb. Rotterdam, 22. februara.

„Nieuwe Courant“ javlja o jučerjnjoj sjednici engleskog donjeg doma: Noel Buxton stavlja je na Bonar Lawa pitanje, da li mu može dati razjašnjenja na primjedbu, kako Engleska kani zađati njemačke kolonije. Law je odgovorio, da on nije gorovio u svoje ime ili u ime vlade, nego u ime dominija. On u ostalom nije rekao, da Njemačka nesmije imati nikakvih kolonija. Rješenje će tog pitanja ovisiti na kraju rata od uslova, koji će biti postavljeni od učesnika konferencije za mir. Ono ne će ovisiti ni o rječi pojedinih ministara, nego od toga, da li je Engleska odlučna uložiti sve svoje snage za vodjenje rata do kraja.

— Wardley je (radnička stranka) izjavio da je jedino sredstvo za postignuće trajnoga mira da se Njemačkoj predviđe vojnički poraz.

Kb. Rotterdam, 22. februara.

„Nieuwe Courant“ javlja o jučerjnjoj sjednici engleskog donjeg doma: Noel Buxton stavlja je na Bonar Lawa pitanje, da li mu može dati razjašnjenja na primjedbu, kako Engleska kani zađati njemačke kolonije. Law je odgovorio, da on nije gorovio u svoje ime ili u ime vlade, nego u ime dominija. On u ostalom nije rekao, da Njemačka nesmiye imati nikakvih kolonija. Rješenje će tog pitanja ovisiti na kraju rata od uslova, koji će biti postavljeni od učesnika konferencije za mir. Ono ne će ovisiti ni o rječi pojedinih ministara, nego od toga, da li je Engleska odlučna uložiti sve svoje snage za vodjenje rata do kraja.

Kb. Rotterdam, 22. februara.

„Nieuwe Rotterdamsche Courant“ publikuje jedan dopis svoga izvjesioca i Sangaja, u kom se iznosi kako Japan iskoristiće mete u Evropi i razne političke struje u Kini, da proširi svoj uticaj i da Evropu sa svim istisne iz istočne Azije. U dopisu se u glavnoj veli ovo:

Japan ne samo da sve posmatra s interesom, već igra i važnu ulogu u raznovrsnijim dogadjajima. On šalje svoje ljude u unutrašnjost Kine, pretrpava ovu svojom robom i radi na proširenju svoga uticaja koliko tajno toliko i javno. Ne znam da li je poznato, koliko je truda statlo Englesku u početku rata, da Kinu priđe na stranu entente. Cilj je naravno bio taj, da se tamo uništi njemačka trgovina, ali je time bio protiv Japan, poslo bi dotičnim odredbama i on bio ograničen u svojim pokretima. Danas se Japan tamo toliko ugnjezzio, da ga niko neće moći otud istisnuti.

Posebno ovoga sloma engleske diplomacije došla je smrt Juančikova a time i zgodno vrijeme za Japan. Steta je, što je ovaj kineski državnik pau u pogrešku da se proglasiti carem, jer je time izgubio naklonost republikanskog juga i morao je u toj borbi podleti, a on je bio jedini, koji je ep očim i uređao oču i opisao se protivi. Zato su njega Japanci mrzeli i revolucija protiv njega bez sumnje je potpomagana japanskim novcem. Poslije smrti Juančikova počeo je Japan svim sistemima da radi na utvrđivanju svoga uticaja u Kini, a to mu u toliko lakše ispadala za rukom, što kineska vlada nije dozrela svome pozivu i što narod kineski nemu dovoljno patriotske svesti i moći, da se tome odupre, jer su Kinezi još uvijek više trgovci nego patrioci.

Zapadne sile za sada su samo nemu posmatraci svega onoga, što se zviba na delokom istoku, a kad jednom budu u mo-

se postaje iz dana u dan sve teži. Postoje i molje za dozvolu, da se odupre zahtjevima ratnog ureda u pogledu poljskih radnika. Na zboru poljoprivredne komore držao je govor, u kom je rekao, da bi zauzimao mnogo čvršći položaj, kad bi i on kao ministar municije imao prava, da određuje, koga može ustupiti od svojih radnika. On bi u tom slučaju dozalio u položaj, da u pojedinim slučajevima čini upotrebu od toga prava.

Austro-Ugarska.

Nadvojvoda Maks u Carigradu.

Kb. Carigrad, 22. februara.

Nadvojvoda Max posjetio je izložbu Crvenog polumjeseca, razgledajući sva odjeljenja.

Japan i Amerika.

Japanska podmuklost.

Malmö, 22. februara.

Šovinistička štampa u Japanu je ponovo otpočela odlučnu propagandu u korist japanskih mјera protiv Philippina. Liberalna štampa se još prema tom pitanju drži obazrivo i ponosa se s primjetnom učitivošću i ispravnošću prema Americi. Ta štampa šta više pozdravlja izgled za jednu saradnju sa Sjedinjenim Državama na kitajskom trgu. Ko pak pažljivo razmotri krajnju konzervativnu štampu Japana, taj će odmah zapaziti, da ispravnost liberalne japanske štampe prema Americi ide samo za tim, da je pojača u osjećaju sigurnosti i da je ohrabe za učeće u evropskom ratu.

Sta radi Japan.

„Nieuwe Rotterdamsche Courant“ publikuje jedan dopis svoga izvjesioca i Sangaja, u kom se iznosi kako Japan iskoristiće mete u Evropi i razne političke struje u Kini, da proširi svoj uticaj i da Evropu sa svim istisne iz istočne Azije. U dopisu se u glavnoj veli ovo:

Japan ne samo da sve posmat

ne preuhitava sa ofenzivom. On razaje, da je pri današnjem topničkom djelovanju defenziva ublaćnja nego li ofenziva i zaključuje, da danas ofenziva nije skupljala nego defenziva, jer se najzad kod pobedičke defenzive zađavaju samo položaji, dokle kod ofenzive, ako slučajno uspije, a slučaj to može sobom donijeti, postoji bar izgled, da se dodje do odluke i izvojuje pobeda.

Grčka i sporazumne sile.

Sputavanje Grčke.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Milan, 22. februara.

„Corriere della Sera“ javlja iz Atene: Poslanici Francuske, Engleske i Rusije na najobziljniji su način upozorili grčku vladu na neprijateljsko držanje većega dijela grčke štampe. Poslanici su izjavili, da saveznička vojnička kontrola nije o tome uvjerenja, da je grčka vlast dala dovoljno sigurnosti za izvršenje sporazumno ulimatum. Zbog toga traje blokada i dalje. Atena je posve mirna iako je ponestalo hlijeb. Dnevni je obrok najlošijega hlijeba smanjen na 125 grama za jedno lice.

Borbe u Mačedoniji.

Valona, talijansko ratno pristanište.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Lugano, 22. februara.

Milanski listovi javljaju, da će se radi izgradjivanja Valone za ratno pristanište Italije potrebna srestva uneti još u ovogodišnji državni budžet.

Najnovije brzovjane vijesti.

Zašto je došlo do ostavke portugalskog kabineta?

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Madrid, 22. februara.

Madridski listovi javljaju, da je do demisije portugalskog kabineta došlo zbog toga, što su se čete, odredjene za francuski front, pobunile. Međutim se već duže vremena znalo, da je položaj kabineta postao neodrživ. Jer stanovništvo zauzima sve oštije držanje protiv ratne politike vladine.

Ispravka talijanskog izvještaja.

Kb. Beč, 22. februara.

Iz glavnog stana za ratnu štampanju: Talijanski generalni stožer javio je 12. o. m. Čete neprijateljskih „ski“-skih odjeljenja pokušale su se približiti našim linijama na Boselu. One su odbijene i rasturene. 15. o. m. sjeverno od Tonenza jedna je neprijateljska baterija pogodjena punim pogotkom. — Obje su ove talijanske vijesti opet potpuno neistinite. U oblasti Bosela nisu s naše strane napadala nikakva „ski“-ska odjeljenja, a isto tako nije ni jedna od naših baterija pogodjena punim pogotkom.

Prodaja danskih zapadno-indijskih ostrva.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Washington, 22. februara.

Američka predstavnička kuća (donji dom parlamenta) usvojila je predlog zakona o zajmu od 25 milijuna dolara za kupovanje danskih zapadno-indijskih ostrva. Prijem je ove osnove osiguran i u senatu.

Klisura znali tako tačno, da su nam hiljade i stotine hracele kao iz rukava. Jedno smo brdo provali „Marhagelom“, drugo „Anna-bergom“, treće „Hexentanzom“, četvrtvo „Totengipfeli“, peto „Schweizerbergom“. Šesto, sedmo — ko bi se već sjećao, kakvim smo ih sve imenima okrštili.

Za jedno smo pričali da je na njem neki razbojinik ubio cijelu jednu porodicu; za drugo, da se je jedan učitelj sa najviše njegove klisure strovalio u bezdan, a njegovoj dobroj ženici da je uslijed žalosti zbog te katastrofe puško srce; a ja sam pak naročito svojem crnoökom idealu za jedno brdo Isprčao čitavu tragediju dvoje zaljubljenih, lijepog pastira nekog i još ljepje načelnikove kćeri. Voljeli se do ludila, no otac djevojčin, gavan, nije o toj ljubavi htio ni da čuje. Ljubavnici na to odluče zajednički umrijeti. Dogovorile se i sastale tamo na onom „Totengipfeli“, i jednoga jutra zagrijeni skočile u dubinu. Ondje su ih zajednički i pokopali. Grob im je još i sada tamo, okićen cvijećem i vijencima nesrećnih roditelja, koji se za svoj čin poslije toga ljuto pokajše. Plakali su svi...

Grad i okolica.

Traže se:

U Društvu Crvenog Krsta u c. i k. v. glavnoj guberniji u Beogradu, Šimina ulica 2.

Učiteljice: Kreta Rajčkovića iz Kamen Dola, Mileva Gjorgjevića iz M. Ivanče, Darinka Stojkovića iz Grocke, Darinka Adamovića iz Grocke, Marija Petrović iz Grocke, Zorka Stojkovića iz Kamen Dola.

II. Gosp. Dr. Voj. Z. Djordjević, opština ambulanta u Beogradu.

Poštanski činovnici iz Kratova: Milan Bogojević, Mileva Blagojević.

Učiteljice Leposava Stojanović. Učitelji: Drago Obradović u Priboru, Apostol Adamović u Priboru, Ivan Mitrović u penziji iz Prijepolja, Lazar Zečević iz Kololeča kod Prištine, Mladen Nišić iz Kormiljana kod Prištine, Gjorgje Popović iz Ogasta kod Prištine, Vasilije Petrović iz Požarjanje kod Prištine, Milan Arsić iz Raniča kod Prištine, Gligor Jovanović iz Rogacište kod Prištine, Bogdan Mučalić iz Sapile kod Prištine, Gjorgje Nedić iz Livadije kod Prištine, Janiće Gjorgjević iz Lipjanе kod Prištine, Stojan Popović iz Vrbešnice kod Prištine, Veljko Rečić iz Guča kod Prištine, Oliver Kuskunić iz Gotovuške kod Prištine, Stevan Despotović iz Nerodimlje kod Prištine i Dragutin Petronović iz Ferizovića.

III. Gosp. Dragutinu Gjorgjeviću, Dobracina ulici 16.

Učitelji: Dimitrije Zivić iz Vratne, Dimitrije V. Ristić iz Domorovca i Stojan Čemerikić iz Kamenice.

IV. Gospod. Mih. St. Ivkoviću, prof. Šimina ul. 21.

Učiteljili i učiteljice: Radislav Šimka Kosića iz Sopića, Leposava Blagojevića iz Amerića, Petar Dimović iz Vel. Ivanče, Vidosava Dimović iz Vel. Ivanče, Natalija Kostić iz Vel. Ivanče, Aksentije Ivanović iz Koracića, Mileva A. Ivanovića iz Koracića, Femka Gjurgjević iz Koracića.

Poziv.

Nestao je Stevan Balabon, koji je dugo godina bio u službi kod jednog trgovca u Beogradu. Porodica njegova, da bi mogla utvrditi njegovo imovno stanje, potrebuje bliže podatke. Mole svi oni, koji nestalogu poznaju da, u interesu srođenih

gospodin sa notesom sve marljivo ubliježavao, što je vidio i što smo mu putem ispričali. Onda smo se najeli kako Bog zapovijeda i srdačno oprostili. Mora da smo im se silno svijdali. Dali nam svakomu po deset franaka u zlatu. Meni je kraj toga onaj crnoök andjeo pružio svoju lijepu ručicu i slatko mi dobio:

— Adieu, adieu, mladi Francuze!

Mi smo međutim kidnuli, da im što prije izmaknemo iz očiju. One večeri po prvi puta nijesmo reflektirali u Švajcarskoj na hotelsko utočište, nego smo se kao prava gospoda uputili na prvu stanicu, da se odvezemo ravno u Bern. Meni je u prkos toga još i danas žao onog crnoökog andjele, što je morao zbog mene da dodje negdje u grdu nepriliku, pričaćući ostalim gostima onoga hotela o ljepotama Hexenberga, Hexentanza, Totengipfela, Marienhügel, Annenberga, Schweizerberga i, da bome moga „sela“ — Velebita...

Mali podlistar.

Broj štampanih knjiga.

Broj knjiga štampanih od promišljača štampe do pred ovaj rat iznosi ni manje ni više od 11.638.810 primjeraka.

Na pojedine periode ova se količina ovakvo raspoređuje: Od 1500. do 1536. godine pojavilo se svega 1250 knjiga. Do 1700. godine prosječno je štampano godišnje 10.000 primjeraka, 1887. godine prvi put je broj godišnje štampanih knjiga prešao cifru od 100.000. Našli se godina pojavljuje godišnje oko 200.000 novih knjiga.

Konačno smo, jer smo na svoju sreću opazili, da nijesmo zalutali — vidi se već u nedalekoj udaljenosti ponovo njihov hotel — predočili, da malo otopčemo i da se onda rastanemo. Do pred sam hotel da ne možemo — a mi se toga ozbiljno i plašimo — jer da bi nas zavidni i bezobrazno skupi vodiči Izdevetali, budući da smo im preoteći posao. Naš se predlog usvojio, mi smo opet svi zajednički posjedali; ona je debela baba prostrla stolnjak i počela da vadi iz tournistera prave batake od gusaka i piladi, dok je onaj

Holandska komora.
Kb. Haag, 22. februara.

Prva je komora prihvatala predlog zakona o suzbijanju krijučarstva.

Otmjeni rumunjski gošti u Londonu.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Frankfurt, 22. februara.

„Frankfurter Zeitung“ saznae pouzdano, da je rumunjski general Iliescu, koji je prije ulaska Rumunjske u rat bio načelnik ministarstva vojnog, upravo ministar vojni, nedavno šamarisan u Jašu. Pošto je Iliescu tim za njega vrlo neugodno dogadjajem postao u svojoj domovini nemoguć, sad ga je njegova vlada posušala u Francusku i Englesku.

Predsjednik vlasnik lista „Ade veli“, ratoborni Konstantin Milje, došao je u London, jer se plaši za svoju ličnu bezbjednost.

Mnogi pobegli podstrekni rata nisu još mogli da predaju Skandinaviju zbog pootvorenenog podmorskog rata.

nika i rodbine nestalog, ukratko saopšte „Beogradskim Novinama“, da li pomenuti ima kakvog nepokretnog ili u opšte kakvo imanje.

Kažnjeni zbog pretjeranih ciljena.

Janačko Janković, pekar, Cara Uroša ulica 59, kažnjen je zbog pretjerane cijene sa 100 K globe, slučaju nemogućnosti naplate sa 10 dana zatvora, jer je u jednom slučaju prodao 1 kg. hlijeba po K 1.60, mjesto po utvrđenoj cijeni K — 80. Arandjel Ilić, rabadžija, Vidinska ulica 100, kažnjen je zbog pretjerivanja podvozne tarife sa K 50 globe, u slučaju nemogućnosti naplate sa 5 dana zatvora, jer je za prenos 1 metra drva za gotovo naplatio 15 K mjesto utvrđene tarife K 6.

Kretanje stanovništva.

Izvještaj prijavnog ureda od 21. februara: Prijavljeno 69, odjavljeno 38, preseljenja 39; u hotelima prijavljeno 117, odjavljeno 83; ostalo u hotelima prijavljenih stranaca 212.

Narodno zdravlje.

Prozab ruku i nogu.

Uzrok, liječenje i predoljana.

U „Aerztlicher Anzeiger“ pokreće jedan ljekar pitanje, kako bi se vojnici na bojnom polju i u radnici po šumama sačuvali od „prozebe“ ruku i nogu. Da bi se na to koliko savremeno toliko i važno pitanje moglo iscrpno odgovoriti, potrebno je prije svega objasniti, kako taj tako nazvana mraz, koji može da desetkuje cijelu vojsku, postaje. Kod ozeblosti nije glavni uzrok, kako se to u opšte misli, velika hladnoća, nego nekretnost, mrvilo udova pri jednoj temperaturi, koja i ne mora biti baš tako niska; i kod blagoz vremena su noge, ako se po nekoliko sati nalaze u čizmi ukočene, izložene opasnosti da prozebu. U ranijim ratovima, a naročito u bosanskom ratu, koji je, kao što se zna, bio u letnjem dobu, započeo je, da su vojnici koji su po nekoliko sati stajali u vodi, koja je imala 8 stepeni topote, noge bile prozeble. Isto tako prozebu i prsti u rukavicama i pri niskoj temperaturi, ako nešto „običnoga“, što nikoga ne može da iznenadi, ali kad ratuju — zene, to je već nešto, što se ne događa svaki dan. Na takav jedan ženski rat želimo u ovom času da podsjetimo naše čitaoce.

U srednjem vijeku, kad su krstaški ratovi stavili cijelo svijet u pokret, jedna visoka plemkinja riješila se, da i ona obrazuje pohod na Svetu Zemlju, i to na čelu gomile — žena. Na ovu neobičnu misao došla je austrijska markgrofica I. t. k. cara Henrika III. i žena markgrofa Leopolda III., kad joj je muž umro 1100. godine.

I taj je uspjela, da za kratko vrijeme prikupi veliki broj žena, voljnih da podiju u krstaški rat. To je bila neobična, šarenja vojska. Djelomice ratno oružana kao Amazonke, djelomice opremljena raznim kućnim posudjem. Ova jedinstvena vojska krenula je već u težak i opasan put.

Poslije mnogo muka, ženski krstaški pohod stigao je u Malu Aziju, i odjednom se nadje pred velikim neprijateljskim logorom, u kom je bilo preko 20.000 Turaka. Iznenadna pojave ženske vojske obrazovala je Muslimane, koji brzo navališe na lijepog neprijatelja, pobijediše ga i — zarobiše. Vojskovodja I. t. a. paša je u pljuvnom dobu, kada je — uze za ženu. Ona mu je rodila sina, Emad-E dina, koj je danije vladao u Alepu i Mosulu.

Ovo nije pripovijest, izmišljotina ili produkt bujne mašte; to je prava pravcata istina, koja pripada istoriji.

Jedno proročanstvo o propasti svijeta.

Jedan je američki naučenjak, profesor na sveučilištu u Filadelphi, izračunao, koliko još naš svijet ima da živi. Po njemu, ženja će imati živih stvorova na sebi još „samo“ pet milijuna godina. Poslije toga roka ona će postati jedno od onih velikih tijela, na kojima nema nikakvog traga od života.

Američki astronom misli, da će izumiranje ljudskih rasa, životinjskih vrst i biljaka nastupiti otuda, što će se suncе rasplati, nešto do nevjerojatnog.

„Utješite se, bijedni ljudi! kaže američki prorok na kraju svoje studije o izumiranju svijeta, čovječanstvo neće propasti u kakvoj strašnoj katastrofi u vlasnosti; ono će se ugasi polako...“

Pa i to je jedna utjeha!

Poslijednje brzovjane vijesti.

Radni program njemačkog „Reichstaga“.

(Naročiti brzovoj „Beogradskih Novina“)

Berlin, 22. februara.

U sutrašnjoj će sjednici „Reichstaga“ državni tajnik ministarstva obrazložiti osnovu o porezima. Osnova bi se o novom ratnom zajmu imala takodje riješiti u sutrašnjoj sjednici. U subotu i ponedjeljak ne će biti sjednice. U utorak će, kako se misli, uzeti o političkom položaju riječ državni kancelari. — Glavni je odbor „Reichstaga“ nastavio luče sa tajnim vijećanjem o političkom položaju. Državni je tajnik spoljnih poslova Zigmund Hermann ponovno izvestio o glasovima štampe odnosno pregovora sa Danskom i navodnim pokušajima blžišenja sa Amerikom. Izjave su državnog tajnika primljene sa opštim odobravanjem.

Novi porezi u Njemačkoj.

Kb. Berlin, 22. februara.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

Gospodinu Miloradu A. Petroviću, Ženeva. Molimo, da ove oglase pošaljete ovim liceima, da iste pročitaš, a ova lica sva sva iz opštine Vračašnike, okrug Gornji Milanovac:

Božidaru Miličeviću, naredniku poljskog artiljerijskog puka, Milovana Miličevića, dopunski puk Šumadijski, Petra Miličevića, geodeta izvještava otac Ljubomir Miličević, predsjednik opštine, da je sa porodicom živ i zdrav.

Grujicu Markoviću, Žandara, debarskog odreda traži, da mu se javi brat Radojan Popović, delovodja opštine i izvještava Grujicu, da je sa porodicom živ i zdrav.

Petru Djekoviću, redova X. puka, traži, da se javi kćer Kosan, a ona je sa porodicom živa i zdrava.

Cedomiru Ognjanoviću, redova haubičkog puka i Vasilija Ognjanovića, bolničara, izvještava brat Mihajlo, da je sa porodicom živ i zdrav.

Zivojinu Jeliću, kaplara drinskog artiljerijskog puka, izvještava otac Andrija, da je sa porodicom živ i zdrav.

Radiju Vasilejeviću, redova posljednje odbrane staraca traži, da se javi sin Milovan i izvještava ga, da je sa porodicom živa i zdrava.

Ljubomira Miloševića, kaplara I. Miloša Miloševića, regruta X. puka, traži otac Milan i izvještava, da je sa porodicom živa i zdrava.

Zivojinu Markoviću, vojnika Šumadijskog artiljerijskog puka traži otac Vučić, da se javi i izvještava, da je sa porodicom živa i zdrava.

Svetolika Miloševića, komora X. puka, Iliju Miloševića, pitomca podoficirske škole traži, da se javi otac Begić i izvještava, da je sa porodicom živa i zdrava.

Radiću Djonoviću, redova pozelske baterije I. Rajku Djonoviću, redova brdske baterije traži, da se javi brat Milan, pošaljci živa i zdrava.

Miliju Petroviću, bolničara X. puka, traži, da se javi žena Nevena, porodica živa i zdrava.

Zivanu Marinkoviću, pirotehnička četa, izvještava brat Milić, da je sa porodicom živ i zdrav.

Bogoliuba Djordjevića, pirotehnička četa traži, da se javi brat Živan, porodica živa i zdrava.

Radomira Marinkovića, poručnika V. puka, izvještava brat Bogdan, da je zdrav sa porodicom.

Aleksandru Eriću, pitomcu podoficirske škole, izvještava otac Svetolik, da je sa porodicom živ i zdrav.

Tanasiju Marinkoviću, redova X. puka, traži, da se javi brat Milić, porodica živa i zdrava.

Milinka Marinkovića, maistora haubičkog puka, izvještava brat Milić, da je Dobrica umro, ostala porodica zdrava i živa.

Milisava Djordjević, Žandar I. Žandarskog odreda traži, da se javi Žena Ljubica, i izvještava ga, da je sa djecem živa i zdrava.

Radomira Žiloviću, redova XI. puka traži, da se javi otac Svetozar, porodica živa i zdrava.

Milana Kuzmanoviću, kapraru X. puka, izvještava stric Dragomir, da je Radovan umro, sestra se udala, ostala porodica živa i zdrava.

Zivojinu Obrađoviću, redova X. puka, III. poziva, Bogdana Obrađoviću, redova XI. puka, II. poziva, Petra Obrađoviću, bolničaru X. puka, traži Jelenku, da se javi i da jave je li živ Zdravko, vozar. Porodica žive i zdrave.

Obrada Žilovića, vozara prošljant kolone, izvještava otac Slavko, da je porodica živa i zdrava.

Kostu Djordjeviću, komoru X. puka, izvještava brat Nikola, da je sa porodicom živ i zdrav, da je majka umrla.

Andriju Eriću, podporučnika X. puka, Cedomira Eriću, redova X. puka traži, da se javi majka Tomanija, porodica živa i zdrava.

Nikolu Eriću, redova X. puka, traži, da se javi Ženi Leposavl. Ona je sa djećom zdrava.

Milutina Miletiću, redova XI. puka i Miliću Miletiću, redova X. puka, oba iz Kamenice, traže, da se javi ujna Savka, porodica žive.

Cedomiru Žiloviću, naredniku bolničkog i Životu Žiloviću, redova XI. puka, izvještava majka Milenija, da je sa porodicom živa i zdrava.

Dušana Šredojeviću, redova IV. artiljerijskog puka, Cedomira Šredojeviću, kaplara haubičkog puka, traži, da se javi otac, brat Aleksije. Porodica živa i zdrava.

Božidaru Topaloviću, kapetanu artiljerijskog, Aleksu Topaloviću, naredniku brdske artiljerije, izvještava otac Stevan, da je sa porodicom živ i zdrav, da jave Šta znau o smrti Božu, učitelja.

Djardu Boškoviću, naredniku, pitomcu podoficirske škole, izvještava majka Jeka, da je sa porodicom živa i zdrava. Mile je umro, da javi Šta zna za Zdravku.

Miliću Stevanoviću, regratu posljednjeg, traži majka Andjelija, da se javi, a ona sa porodicom živa i zdrava.

Miliću Pavloviću i Budimira Tomića, posljednje regrute, traži Pavle Marinković, da se javi.

Radomira Pavloviću, kaplara telegrafskog odjeljenja, traži brat Živojin, da se javi; porodica živa i zdrava.

Petru Markoviću, kaplara X. puka, traži Žem Kata, da se javi. Dječa živa i zdrava.

Vojislava Lukoviću, podporučniku X. puka, izvještava Milovan Vasiljević, da

su mu majka i žena umrli. Ostala porodica živa i zdrava.

Radomira Matiću, redova V. prekobrojnog puka traži otac Mihajlo, da se javi. Porodica živa i zdrava.

Radomira Eriću, III. konjički puk I. Milana Erića, podporučnika, traži otac Alekse, da se javi. Porodica živa i zdrava.

Mladenu Eriću, redova divizijske konjice, Miladina Erića, redova artiljerijskog puka, Vojina Erića, poručnika brdske artiljerije, izvještava otac Djurdje, da je sa porodicom zdrav.

Maksimu Eriću, poručnika artiljerijskog, traži, da se javi, otac Janićije. Porodica živa i zdrava.

Radomira Ognjanoviću, podporučnika X. puka, Miloša Ognjanovića, podnarednika V. prekobrojnog puka, Mihajla Ognjanovića, redova V. prekobrojnog puka, izvještava otac Milovan, da je sa porodicom živ i zdrav.

Milutinu Pajoviću, redova pionerskog bataljona, traži, da se javi otac Novica. Porodice žive i zdrave.

Miloša Aleksiću, redova pionerskog bataljona; Milutinu Eriću, redova artiljerijskog puka; Mihajlu Eriću, redova XI. puka, izvještava majka Krstina, da je sa porodicom živa i zdrava.

Jovicu Djordjeviću, Žandara beogradskog odreda, izvještava snaha Andjelina, da je otac umro, ostala porodica živa i zdrava.

Radenu i Radivoju Popoviću, redove X. puka i Božidaru Popoviću, redova VI. prekobrojnog puka, izvještava otac Arsenije, da je sa porodicom živ i zdrav.

Svetozara Maksimovića, vozara plešadijske municipalne kolone, izvještava sin Jovan, da je sa porodicom živ i zdrav.

Dušanu Stevanoviću, redova X. puka, izvještava Žena Katarina, da je sa djećom živa i zdrava.

Svetozara Radovanoviću, redova X. puka, izvještava Žena Kovina, da je sa djećom živa i zdrava.

Ljubomira Simoviću, redova gradske artiljerije, izvještava otac Marko, da je sa porodicom živ i zdrav.

Grujicu Marinkoviću, redova artiljerijskog puka, Dobrivoju Marinkoviću, redova V. prekobrojnog puka I. Miliju Marinkoviću, posljednji regrut traži, da se javi ocu, stricu Djordju. On je sa porodicom živ i zdrav.

Velimira Petkoviću, vojnika II. dopunskog puka, moravske divizije, III. poziva, izvještava Žena Stanija, da je živa i zdrava i da radnju vodi u manastiskom dučanu i molji ga, da se javi.

Petru Popoviću, redova Šumadijskog dopunskog puka, izvještava Žena Milunka, da je sa djećom i familijom živa. Za Petra je došao izvještaj, da je umro. Zato se mojeva gornja lica, da jave ako je ovo istina.

Milana Ognjanoviću, redova X. puka i Antoniju Ognjanoviću, redova, regruta, izvještava brat Radenja, da je sa porodicom živ i zdrav.

S poštovanjem Ljubomiru Miličeviću, predsjednik opštine. A 2175-8

Gospodinu Stevu Čimoviću, Ženeva, za Žana Pintovića: Dragi moj Žane! Tvoju kartu i pismo, primila sam, kako sam se obradovala, kad si mi se i ti jednom lično javio. Novac sam do sada od tebe svega dva puta primila, posljednji put septembra mjeseca. Jako me čudi, da ti ne vodiš računa o meni i da mi ne šalješ svakoga mjeseca izdržavanje, jer ja nemam od čega da živim. Ja sam od moga oca do sada 600 kruna uzela. To sam potrošila i zato te molim, da mi šalješ svakoga mjeseca izdržavanje i da više vodiš računa o meni. Sliku što tražiš da ti pošaljem, kad se slikam poslaču i, a što mi ti tvoju ne pošalješ. Molim te javi mi se uvijek kćeno pismom, a ja će ti uvijek preko novina odgovoriti. Emil je u Austriji, Djula je u Njemačkoj, a Bertika je u Beogradu. Tvoji svi dolaze kod mene. Ljubi te mnogo tvoju Ankę. Gospodinu Čimoviću, zahvaljuješ Ankę Ž. Pintović, Beogradska ulica 31. — Beograd. A. 2185-8

Stevi Stojadinoviću, Ženeva. Molim vas ispoštujte izvještaj, ako bi ste saznali za Petra Markovića iz Crnuče. I. četa, 3. bataljun, X. puka, 3. poziva. Blagodarna unaprijed, Kaja Marković, Crnuče, Gornji Milanovac. A. 2185-8

Stevi Stojadinoviću, Ženeva. Molim, da mi se akonto plate moja sina Damjana Pantića, kočničara Željezničke direkcije, koji se kao zarobljenik nalazi u Austriji. Isposlje izvjesna suma novaca, Živko Pantić, Brdjanška ulica 63. Beograd, pa će joj oni poslati. Molim vas mome Djoki javite, da sam sa djećom zdrava i da mu ja dva put nedjeljno karte Šalem, neka mi piše kako je sa zdravljenjem, jer jako brinem. Vas i Djoku mnogo pozdravljam. Vas i Djoku mnogo pozdravljam Milica Dj. Ristić, Beograd, Bitoljska ulica 60. A. 28876-8

Acil Stojadinoviću, Ženeva. Molim vas ispoštujte izvještaj, ako bi ste saznali za Petra Markovića iz Crnuče. I. četa, 3. bataljun, X. puka, 3. poziva. Blagodarna unaprijed, Kaja Marković, Crnuče, Gornji Milanovac. A. 2185-8

Stevi Čimoviću. Molim, da mi se akonto plate moja sina Damjana Pantića, kočničara Željezničke direkcije, koji se kao zarobljenik nalazi u Austriji. Isposlje izvjesna suma novaca, Živko Pantić, Brdjanška ulica 2.

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas dostavite mome ocu Tanasiju Jankoviću, I. eskadron, konjički Šumadijski divizion II. poziva, da smo izvještaj o njemu primili, da smo kod kuće svi živi i zdravi. Sin Milan Janković, iz Preljina.

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas dostavite mome ocu Tanasiju Jankoviću, I. eskadron, konjički Šumadijski divizion II. poziva, da smo izvještaj o njemu primili, da smo kod kuće svi živi i zdravi. Sin Milan Janković, iz Preljina.

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas dostavite mome ocu Tanasiju Jankoviću, I. eskadron, konjički Šumadijski divizion II. poziva, da smo izvještaj o njemu primili, da smo kod kuće svi živi i zdravi. Brat Vojislav Rajlić, iz Preljina, A. 2188-8

Gospodinu Stevu Čimoviću, Ženeva. Učitivo vas molim, da mi se pošalje plata od 1. januara 1916. godine do danas, nisam ništa primio. Bio sam učitelj u Velesu i seobio u Beograd, koju je lejkar naredio, neophodno potrebno. Ako možeš šalji mi mjesecno po 400 kruna. Tvoju kartu od 1. novembra dobila sam, zašto se češće ne javljaš? Svi te mnogo pozdravljamo, tvoja Ankă. Gospodinu Čimoviću, zahvaljuješ Ankę Ž. Pintović, Beogradska ulica 31. — Beograd. A. 2886-8

Gospodinu Stevu Čimoviću, Ženeva. Gospodine Čimoviću, učitivo vas molim, da ovo dostavite gospodinu Pavloviću, vojniku 4. četa, I. bataljun, dopunski puk, Šumadijske divizije, I. poziva: Poštovan gospodine Ljubo! Tvoju kartu preko Ženeve dobili smo; Živojin piše, da je zdravo. Novac nikakav nisu još primili i u oskudici su za novac, zato pošaljite odmah. Za Svetozara nas tačno izvestite, je li živ ili ne, Raja obavestite neka mi piše. Svi smo zdravo i mnogo vas pozdravljamo. Pozdrav na gospodina Tihomira i Rajku. Danilo V. Ristić, Grabovica, Gornji Milanovac. A. 2183-8

Gospodinu Stevu Čimoviću, Ženeva. Gospodine Čimoviću, učitivo vas molim, da ovo dostavite adresantu, na što vam unapred blagodarim.

Acil B. Dinliću, Casse M. B. 3064, Ženeva, za Gvozdenu Petroviću, vojniku 4. četa, II. bataljun, IV. puka, II. poziva, drinske divizije. Dragi Gvozdenu! Tvoje karte dobijamo, radosni smo, kad si zdravo. Mi smo svi sa decmom zdravi. Javi Kojo! Viduši i njegovi. Pisala sam ti. Pozdrav od vole Mice sa decom. Vas gospodine.

Acil B. Dinliću, Casse M. B. 3064, Ženeva, za Gvozdenu Petroviću, vojniku 4. četa, II. bataljun, IV. puka, II. poziva, drinske divizije. Dragi Gvozdenu! Tvoje karte dobijamo, radosni smo, kad si zdravo. Mi smo svi sa decmom zdravi. Novac nikakav nisu još primili i u oskudici su za novac, zato pošaljite odmah. Za Svetozara nas tačno izvestite, je li živ ili ne, Raja obavestite neka mi piše. Svi smo zdravo i mnogo vas pozdravljamo. Pozdrav na gospodina Tihomira i Rajku. Danilo V. Ristić, Grabovica, Gornji Milanovac. A. 2181-8

Gospodinu Stevu Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Poštovan i dobri gospodine! Ako ste u mogućnosti, poradite gdje treba i kako treba, da



CIJENE OGLASIMA:

Osmna jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripisano: Petna jednog milimetar. retka (70 mm široko staje) 40 helera
 Bilješke: Petna jednog stamparskog retka (70 mm široko staje) Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Kupovni i prodnje

Papuče sa drvenim djonom, vima sve vrste za odrasle i djecu neverovatno jestivo prodajem bez konkurenca. Životne namirnice kupujem sve vrste. K. Feldmann, Vuk Karadžića ul. 8, do "Beogradske Novine". 28620-2

Namještaj.

Tražim mesto kuhanice. Govorim nemacki i srpski. Iz dobri sam kuću, srednje sam dobe. Uinjem dobro kuhanje. Nastupila bila mesto u privatnoj kući ili menza, u Beogradu i van Beograda. Upitati Državčeva ulica 8. Ljubica Nikolić. 29011-3

Traži se žena za kućevni posao upitati u Deligradskoj ulici 21. Vraca. 29059-3

Stanovi.

Izdaje se jedna elegantna meblirana soba sa zasebnim ulazom i električnim osvetljenjem u neposrednoj blizini tramvaške pruge br. 5, u Zelenoj ul. 102. 28941-4

Razno.

Kupujem dobro sačuvani klavir. Pismene ponude predstiti u administraciji pod "Ch 300" 29068-5

Frizerska radnja Balanska 23 potrebuje učenika (segreta) samo iz bolje kuće. 29058-5

Potrebitno je da se lave: Firma Marić i Riznicu, Knez Mihajlova 45, da prime novac i ponese legitimaciju: gospodina Sofija Laze Petkovića, Lehrer, Grocka 208, gospodin Milan Maksimović, Lehrer Medjuželje, familija Nikolai P. Milosavljević Lehrer, Mladenovac, gospodina Zorka M. Černilac, Lehrer, Mladenovac. 29026-5

Stavljam poštovanim mušterijama na znanje da Ljubo mi ne radi više u mojoj radnji. M. Ilić, bravar. Ružica (Skadar) 19. Beograd. 29051-5

KORESPONDENCIJA.

Sotira Iliću, Industriju Geneve. — Persida Popovića molim gospod. Sotira Iliću industrija Leskovača, da preda za njen račun njeni čerki Savki C. Zivković (4000) četiri hiljade maraka a ona će kod koga bilo ovu sumu depnovati ovde preko njegovom gospod. Sotirovom naredjenju. Pošto je odavde nemoguće poslati. Ako se moja kćer ne nalazi u Zenevi, to neka preda gospod. Djordjeviću. Persida Popović, Krusevac. 28801-8

G. Koči Ljotiću, Berner strasse No 1. Molim vas g. Kočo dostavite ovo Ljubomiru Stamenoviću, konjičkom potručniku šumad. divizije, Dragi Ljubo, pišem ti vrlo često, no viđam da ne dobijas. Javljam ti da smo našu milo Gligora izgubili 22-II-1916. god. od zapaljenja mozga, nije moglo spasti. Otac je umro 28-XI-1915 god. Ja i mačka smo žive. Novac sam dobila od tebe u tri mjeseca. G. Dunda nam ne daje novac, koji ti daje njezinim slučevima. Javljam nam koju sumu novaca treba da nam da. Pozdravljaju te i vole tvoji majka i Draža. S. I-pist No 22. Draga Stamenović, Krusevac. 28802-8

Gospodinu Jovu M. Kosovljancu; Geneve. — Molim te Jovo javi kum Marku, da novac nismo ni ja ni Milica primile. Pisali smo vam više puta, a odgovora nikakvog. Molim te vidi, gde je novac zaostao, jer nam je tako potreban. Kum Đoko je zdrav i on novac očekuje. Gospoda Pindića takođe nije novac primila. Kum Markova biblioteka kao i zgrada oštećene su. Pozdrav kum Marku, Dani i Vukosav kao i tebi od Milice i mene. Draga Molerović, Jagodina. 28813-8

Jovan Premović

Geneva, Case 3545 MB.

dostavlja:

4236. Tihomir Manolović, Šabac. — Gospodin Soldatović je javio gospodj, da ti novac vrati. Podaj isti kako te bude izvestio prijatelj Isajović, (od njega sam ga primio, kraj mjesecne sume). Dobro sam. Rukoljub mami, tebe i sve ostale pozdravlja — ljudi Duško.

4237. Mikajlu Karaklajiću, Lazarevac. Pored ostalih, za koje sam javio ranije zdravi su i ovi: Aleksandar i Živan Jovićići iz Zeoka; Dragomir i Gligorije braća Djaković iz Tuleža; Svetozar Petrović, Života Radosavljević i Ljubisav Dimitrijević iz Lukavice; Ivan Nakić iz Trbušnice; Stanimir Radojević iz Vrelaca; Rajko Filipović iz Celija; Ivanku i Milivoj Radojević iz V. Crnjeni; sva Svetozara Zindovića iz Cubutkovice; Svetolik T. Radojević iz Županice; Kosta Sarčević iz Lazarevca i Dragi Obradović iz Prnjavora. Svi pozdravljaju svoje i mole te da izvestiš njene familije. Mil Lazarević.

4238. Djordju Načiću, direktoru gimnazije u penziji, Zaječar. Molim vas, da me izvestite o gospodji Dobrosava Vuksanovića majora, gdje je, kako je i da li je primila 1000 kruna preko Anastasa Pavlovića, Beograd. Ujedno molim svakog onog, ko bi znao da me izvesti o gospodji. Radomir Čuković, Pension Mathey, Ženeva.

4239. Gospodji Dobrosava Vuksanovića, majora. Do danas nikavih vijeti o

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Kazana
verzinkovanih i emajliranih u svima veličinama, potpuna zamena bakarnih kazana, mogu se po univerzalnom centru dobiti u gvožđarskoj radnji

Tase Nerandžića
Beograd — Sava.
28284

Gospodinu Stevu Čimoviću, Geneve. Molim vas izvestiti moje srodnike, prijatelje preko gospodina Milana Tančića adovata, rezervnog kapetana VII. puka III. poziv. II. četa, II. bataljon dunavске divizije. Sa odlicnim poštovanjem Lena Damjanović, Nebojša ulica 9, Beogradu. 28839-8

Gospodinu Svetu Veljkoviću, Institut Dr Schmidt, St. Gallen Schweiz, Via-Zürich — Molim vas izvestiti me za moga brata Radomira, ja da danas nisam još ništa primila, zato ti odmah posjeti poternicu. Za mene nista ne brini, zdrava sam, ti samo gledaj sebe. Tebe mnogo pozdravlja a premalo.

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28827-8

Gospodinu Svetu Veljkoviću, Institut Dr Schmidt, St. Gallen Schweiz, Via-Zürich — Molim vas izvestiti me za moga brata Radomira, ja da je zdrav.

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovanović, trgovac iz Batočine. 28828-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas izvestiti da je zdrav. Ovo pitam s toga, što smo čuli da je u bolnici. Troškove učenjene oko toga, izvesti me da tvom ocu Milosavu položim. Unapred zahvalan s pozdravom Radislav Jovan